

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Uprava lokalnih javnih prihoda

Broj:UPI-21-411/22- 3631/1

Budva, 09.05.2022.godine

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, postupajući po službenoj dužnosti, u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore, broj 56/14,20/15,40/16 i 37/17), vrši:

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTENJEM

Shodno članu 87 Zakona o upravnom postupku, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, javnim obavještanjem vrši dostavljanje upravnog akta – broj:


1. UP I 21-411/22-2023 od 02.03.2022. godine, poreskom obvezniku "NEO GROUP" DOO, AOP 31704, na adresi Bulevar revolucije br.7 - Podgorica;

Pošto dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće na jedan od načina iz člana 84. i 85. Zakona, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva vrši dostavljanje javnim obavještanjem objavljivanjem pismena na internet stranici Opštine Budva, portalu elektronske uprave i oglasnoj table ovog organa.

Dostavljanje javnim obavještanjem smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja istog je 09.05.2022.godine, a datum isteka roka je 20.05.2022.godine.

Obradila





Uprava lokalnih javnih prihoda, na osnovu čl. 15 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19) i čl. 6, 52, 53 i 54 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku (Sl. list CG br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), čl. 1 Odluke o porezu na nepokretnosti (Sl. list CG – Opštinski propisi br. 43/19), u postupku utvrđivanja poreza na nepokretnosti za 2021. god. donosi:

RJEŠENJE

PORESKOM OBVEZNIKU: " NEO GROUP " DOO
MATIČNI BROJ: 02619580
ADRESA: Bul. revolucije br.7 - Podgorica
UTVRĐUJE SE:
POREZ NA NEPOKRETNOSTI ZA 2021 . GODINU
Nepokretnost: Građevinsko zemljište na KP 3881/1 KO Maine u LN- 484, ukupne P=4.078m2
Tržišna vrijednost nepokretnosti: 424,764.48 €
Iznos poreza po stopi od: 1.00 % 4,247.64 €
Ukupan godišnji iznos poreza: 4,247.64 €

2. Porez na nepokretnosti se plaća 10(deset) dana od dana uručenja rješenja. Uplata se može izvršiti preko žiro računa broj: **510-8178014-14**.

Ukoliko se plaćanje vrši iz inostranstva potrebno je navesti sledeće detalje:

FIELD59: GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE BUDVA, Trg Sunca bb, Crna Gora;

IBAN:ME25530005130005001125;FIELD 71A: OUR; FIELD 70: broj AOP; SWIFT CODE MNBAMEPG.

3. Na iznos koji nije plaćen u propisanom roku plaća se kamata po stopi od 0,03 % dnevno za svaki dan zakašnjenja na žiro račun broj 510-81762371-28

4. Ako poreski obveznik dospelu obavezu ne plati u propisanom roku, preduzeće se mjere prinudne naplate propisane Zakonom o poreskoj administraciji.

5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

OBRAZLOŽENJE:

Kancelarijskom kontrolom poreskog obveznika "NEO GROUP" DOO, utvrđeno je da nije podnešena poreska prijava za 2021.god, sa pratećom dokumentacijom (bilans stanja i zaključni list iz prethodne god.), radi utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti, a bio je u obavezi shodno članu 36. Zakona o poreskoj administraciji (Sl. listu CG, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17 i 52/19) i čl. 16. Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl. list CG, br. 25/2019). Uvidom u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva utvrđeno je da poreski obveznik posjeduje nepokretnosti: građevinsko zemljište na KP 3881/1 KO Maine; LN- 484, (osnov prava-svojina, obim prava 1/1), ukupne P=4.078m2.

Poreska obaveza po osnovu poreza na nepokretnost utvrđena je u skladu sa članom 52, 53 i 54 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19). Porez je utvrđen na osnovu podataka iz poreske prijave, službene evidencije i druge raspoložive dokumentacije, shodno Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19), Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Sl. List CG br. 36/11, 66/15, 39/17). Shodno čl. 3 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19), porez na nepokretnosti plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Crne Gore, a koje nisu izuzete ovim zakonom (čl.13 kojim su propisana poreska oslobođanja), te da se nepokretnosti iz stava 1 ovoga člana smatraju: zemljište, građevinski objekti i posebni djelovi stambenih zgrada). Obveznik poreza na nepokretnosti je shodno čl. 4 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19) svako lice koje je vlasnik nepokretnosti na dan 01.01. godine za koju se porez utvrđuje. Kada je vlasnik nepokretnosti nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na nepokretnosti je korisnik nepokretnosti. Osnovica poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost

nepokretnosti na dan 01.01. godine za koju se porez utvrđuje shodno čl. 5 Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl.list CG br. 25/19). Osnovica poreza na nepokretnosti za obveznika koji vodi poslovne knjige, utvrđuje se na način propisan čl. 15 stav 1 Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Sl. List CG br.36/11, 66/15, 39/17).

Poreskom obvezniku je omogućeno da učestvuje u postupku utvrđivanja poreske obaveze, saglasno članu 14. stav 1 ZUP-a, tako što je upućen poziv za stranku, broj: UPI 21-411/21-13487/1 dana 15.10.2021.god. koji je upućen na adresu prijema službene pošte poreskog obveznika, navedenu u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore. Poreski obveznik nije zaprimio poziv za stranku. Poziv za stranku javno je oglašen na web-sajtu Opštine Budva dana 25.10.2021.god. pod br. UPI 21-411/2-13487/2, shodno čl. 87 Zakona o upravnom postupku (Službeni list CG br. 59/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017).

Shodno članom 15. stav 2 Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Sl. list CG br. 36/2011, 66/2015 i 39/2017) kojim je propisano da, kada obveznik u poslovnim knjigama vrijednost nepokretnosti ne iskaže u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i ne podnese poresku prijavu, porez na nepokretnosti obračunava se u skladu sa članom 3 ove uredbe.

Tržišna vrijednost nepokretnosti, koja predstavlja osnovicu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2019.godinu utvrđuje se primjenom osnovnih i korektivnih elemenata u skladu sa Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (Sl. list CG br. 36/2011, 66/2015 i 39/2017).

Za 2021. godinu tržišna vrijednost građevinskog zemljišta na KP 3881/1 KO Maine u LN- 484, (osnov prava-svojina, obim prava 1/1), ukupne P= 4.078m², utvrđuje se:

$$4.078\text{m}^2 (a) \times 186,00 (b) \times 0,70 (c) \times 0,80 (d) = 424.764,48 \text{ €}$$

a) površina nepokretnosti 4.078m²

b) prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti–građevinskog zemljišta po m² na teritoriji Opštine Budva za 2019. god u iznosu od 186,00 €/m² (Shodno Odluci o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti br:01-082/21-1334/2 od 20.05.2020.g.)

c) 0,70 - koeficijent kojim je utvrđena IV zona (Shodno čl. 5 Odluke o porezu na nepokretnosti (Sl. list CG – Opštinski propisi br. 43/19),

d) koeficijent kvaliteta zemljišta 0,80 (Shodno čl. 6 Odluke o porezu na nepokretnosti (Sl. list CG – Opštinski propisi br.43/19),

S obzirom da poreski obveznik "NEO GROUP" DOO, poreskom organu nije dostavio poresku prijavu radi utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti za 2021.god, u skladu sa članom 36. Zakona o poreskoj administraciji (Sl. list CG,br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17 i 52/19) i čl 16. Zakona o porezu na nepokretnosti (Sl. list CG, br: 25/2019), podnijeta je poreska prijava od strane ovlašćenog lica Uprave lokalnih javnih prihoda br:UP I 21-411/21-13487/4/22 od 22.02.2022.god. i utvrđena je osnovica za oporezivanje za navedene nepokretnosti.

Na utvrđenu osnovicu za oporezivanje u iznosu od 424,764.48 € primijenjena je stopa od 1.00 % shodno čl. 10 tačka 2.1 Odluke o porezu na nepokretnost (Sl. list CG – Opštinski propisi br.43/19), pa poreska obaveza iznosi 4,247.64 €.

Navedeno zemljište je u obuhvatu DUP-a Bečići (Sl. list CG – Opštinski propisi br.01/09, 20/09).

Porez na nepokretnosti se plaća 10(deset) dana od dana uručenja rješenja, shodno čl. 55 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15 i 47/17, 52/19).

Kamata na iznos neblagovremeno uplaćenih obaveza obračunava se za svaki dan zakašnjenja po stopi od 0,03%, shodno čl. 95 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19) .

Ako poreski obveznik poresku obavezu ne plati u navedenom roku, poreski organ će po službenoj dužnosti preduzeti propisane mjere prinudne naplate na osnovu čl. 56 i 61 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19).


Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje, shodno odredbama čl. 58 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji (Sl.list CG br. 20/11, 28/12, 08/15, 47/17, 52/19).

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, Glavnom administratoru Opštine Budva preko Uprave lokalnih javnih prihoda. Žalba se taksira administrativnom taksom u iznosu od 4,00 €. Taksa se uplaćuje na žiro račun broj:510-8176777-39

Dostavljeno

- por.obvezniku
- a/a

RUKOVOĐILAC SEKTORA ZA UTVRĐIVANJE I
EVIDENCIJU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
Veselin Marić





kont.tel: 067/240-237